



CG FUDBAL

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE

Broj: 20

Godina: XX

Podgorica, 04.07.2025.

SADRŽAJ

Naslov	Strana
1 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore	2
2 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača	5
3 Registracija igrača	7

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE**Skupština FSCG****Broj: 2583/6****Podgorica, 02.07.2025.godine**

Na osnovu člana 27 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Skupština Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 02.07.2025.godine, donijela je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore

Član 1

U Statutu Fudbalskog saveza Crne Gore, koji je usvojen na sjednici održanoj 21.12.2018.godine („CG Fudbal“, br. 48/18 od 21.12.2018.godine), član 11 mijenja se i glasi:

„ 1. U cilju organizovanja i vođenja takmičenja regionalnih liga i obavljanja drugih aktivnosti od interesa za klubove koji učestvuju u tim takmičenjima, kao i od značaja za rad FSCG i stručnih udruženja FSCG, osnivaju se udruženja fudbalskih klubova FSCG, i to:

- a) Udruženje fudbalskih klubova FSCG-Sjever, sa sjedištem u Beranama;
- b) Udruženje fudbalskih klubova FSCG-Centar, sa sjedištem u Podgorici;
- c) Udruženje fudbalskih klubova FSCG-Jug, sa sjedištem u Kotoru;

2. Udruženje fudbalskih klubova FSCG (u daljem tekstu: udruženje klubova) obuhvata područja opština koja određuje Izvršni odbor FSCG.

3. Udruženje klubova je organizacioni dio FSCG, nema svojstvo pravnog lica i podređen je FSCG.

4. Udruženje klubova radi obavljanja aktivnosti iz st.1. ovog člana, naročito:

- sprovodi takmičenja koja su mu povjerena od strane FSCG,
- formira stavove i daje mišljenja i predloge u interesu razvoja fudbala,
- vrši izbor svojih organa i tijela u cilju obavljanja odgovarajućih poslova vezano za organizovanje i sprovođenje takmičenja koja su mu povjerena, a u skladu sa svojim propisima i propisima FSCG,
- donosi pravilnike, propozicije i odluke potrebne za organizovanje i sprovođenje takmičenja,
- kao organizacioni dio FSCG od značaja za rad FSCG, a u cilju predstavljanja klubova i zaštite interesa tih klubova određuje svoje predstavnike u Skupštini FSCG, u skladu sa ovim Statutom i drugim propisima FSCG.
- obavljaju druge aktivnosti određene ovim Statutom i drugim propisima FSCG, kao i svojim aktima.

5. Opštim pravilnikom udruženja fudbalskih klubova FSCG definiše se oblast, ovlašćenja, prava i obaveze udruženja klubova.

6. Opšti pravilnik udruženja fudbalskih klubova FSCG donosi Izvršni odbor FSCG.

7. FSCG odobrava pravilnike, propozicije i druge opšte akte koje donosi udruženje klubova.“

Član 2

U članu 24 u stavu 1 tačka d) se mijenja i glasi:

„da je aktivan u fudbalskoj organizaciji, da je ugledni fudbalski radnik ili sportista u fudbalskom sportu.“

Član 3

U član 26 u stavu 1. tačka g) mijenja se i glasi:

„jedan delegat kojeg određuje savez školskog fudbala (kao sportska fudbalska organizacija od značaja za razvoj fudbala;“

Poslije tačke g) dodaje se tačka h) i glasi:

"jedan delegat kojeg određuje sindikat profesionalnih fudbalera priznat od FIFPro;“

U istom članu mijenja se stav 3. i glasi:

„ Delegate klubova Prve i Druge lige, udruženja klubova FSCG, stručnog fudbalskog udruženja, sindikata profesionalnih fudbalera, određuje njihov upravni (izvršni) organ.“

Stav 6. mijenja se i glasi:

„Subjekti iz stava 1. ovog člana mogu vršiti zamjenu svojih delegata u skladu sa stavovima 3.,4., i 5. ovog člana.“

Poslije stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:

„Popis delegata, kao i popis njihovih zamjenika treba da se dostavi Stručnoj službi FSCG najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine i ne može se mijenjati nakon što je dostavljen. Svaki delegat ili zamjenik mora na sjednici Skupštine da dostavi valjano ovlašćenje za zastupanje, potpisano od lica koje je ovlašćeno za zastupanje člana FSCG. Ukoliko ne postupi u skladu sa odredbama ovog stava, član FSCG neće imati delegata na sjednici Skupštine.“

Dosadašnji stavovi 7.,8. i 9. brišu se.

Član 4

U članu 27 u stavu 2. tačka g) mijenja se i glasi:

„donosi Pravilnik o radu Arbitražnog suda FSCG, kao i druge pravilnike koje Izvršni odbor predloži Skupštini na donošenje;“

Član 5

U članu 33 stav 4 mijenja se i glasi:

„Mandati predsjednika, potpredsjednika i ostalih članova Izvršnog odbora počinju odmah po završetku sjednice Skupštine koja ih je izabrala, a ističu po završetku sjednice Skupštine na kojoj se biraju njihovi sljedbenici.“

Poslije stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Ako se pojavi upražnjeno mjesto ili do 50 posto upražnjenih mjesta u Izvršnom odboru, Izvršni odbor popunjava jedno ili više upražnjenih mjesta do naredne sjednice Skupštine na kojoj će biti verifikovan i potvrđen njihov izbor za

preostali dio mandata Izvršnog odbora. Ako bude upražnjeno više od 50 posto mjesta u Izvršnom odboru, preostali članovi Izvršnog odbora dužni su da sazovu vanrednu Skupštinu u roku od 15 dana. Ako preostali članovi Izvršnog odbora ne sazovu vanrednu Skupštinu u roku od 15 dana, to će učiniti generalni sekretar u roku od 7 dana po isteku propisanog roka.“

Dosadašnji stavovi 5. i 6. postaju stavovi 6. i 7.

Član 6

U članu 34 stav 3. tačka a) alineja 6 mijenja se i glasi:

„donosi Pravilnik o fudbalskim takmičenjima, Pravilnik o registraciji, statusu i transferu igrača, Disciplinski pravilnik, Pravilnik o bezbjednosti i sigurnosti, Pravilnik o fudbalskim reprezentacijama Crne Gore, Pravilnik o sudijama i suđenju, Pravilnik o statusu trenera, kao i druge pravilnike i normativne akte čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine,“

Član 7

U članu 37 poslije stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Ako Odbor za hitna pitanja ne može zasijedati u odgovarajućem vremenskom roku, odluke se mogu donositi putem elektronske pošte ili putem telefona“

Dosadašnji stavovi 5. i 6. i 7. postaju stavovi 6. i 7. i 8.

Član 8

U članu 72 stavovi 4. i 5. brišu se.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku FSCG „CG Fudbal“.

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 02.07.2025.godine, donio je

P R A V I L N I K **o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača**

Član 1

U Pravilniku o registraciji, statusu i transferu igrača („CG Fudbal“, br.22 od 08.06.2023.godine),u članu 119 stavovi (2) i (3) brišu se.

Član 2

Poslije člana 119 dodaju se novi članovi 119a, 119b, 119c i 119d, koji glase:

„Posebne odredbe vezane za ugovore i status igrača ženskog fudbala (igračica)

119a

(1) Tokom trajanja ugovora, igračica ima pravo na porodijsko odsustvo koji se plaća u visini dvije trećine njenih mjesečnih primanja ili naknade.

(2) Ako je zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom između igračice i kluba određeno povoljnije pravo za igračicu, primjenjuju se odredbe tog pravnog akta.

119b

(1) Valjanost ugovora ne može biti uslovljena činjenicom da je igračica trudna ili da će zatrudniti, da koristi porodijsko odsustvo ili druga materinska prava tokom trajanja ugovora.

(2) U smislu ovog Pravilnika, porodijsko odsustvo je period od najmanje četrnaest sedmica plaćenog odsustva koji se omogućava igračici zbog trudnoće, od čega se najmanje osam sedmica koristi nakon porođaja, ako relevantnim zakonskim propisom nije predviđeno drugačije.

(3) Ako klub jednostrano raskine ugovor jer je igračica trudna ili će zatrudnjeti, jer koristi porodijsko odsustvo ili druga materinska prava, smatra se da je klub raskinuo ugovor bez opravdanog razloga.

(4) Pretpostavlja se, osim ako se ne dokaže suprotno, da je do jednostranog raskida ugovora od strane kluba tokom trudnoće ili porodijskog odsustva došlo jer je igračica trudna ili će zatrudniti.

(5) Kad je ugovor raskinut iz razloga što je igračica trudna ili će zatrudnjeti, kao izuzetak od pravila koji se primjenjuje kod raskida ugovora bez opravdanog razloga, naknada koja pripada igračici izračunava se kako slijedi:

a) u slučaju da igračica nije potpisala novi ugovor nakon raskida prethodnog ugovora, kao opšte pravilo, naknada je jednaka preostaloj vrijednosti ugovora koji je raskinut,

b) u slučaju da je igračica potpisala novi ugovor do trenutka donošenja odluke, vrijednost novog ugovora za period koji odgovara vremenu koje je preostalo prema raskinutom ugovoru oduzima se od preostale vrijednosti ugovora koji je raskinut,

c) pored prava iz tačaka a) i b) ovog stava, igračica ima pravo na dodatnu naknadu koja odgovara mjesečnim primanjima/naknadama za šest mjeseci prema raskinutom ugovoru.

(6) Uz obavezu plaćanja naknade, klubu za kojeg se utvrdi da je jednostrano raskinuo ugovor iz razloga što je igračica trudna ili će zatrudnjeti, jer koristi porodijsko odsustvo ili svoja druga materinska prava, izriču se sportske sankcije i to mjera zabrane registracije novih igrača u trajanju dva uzastopna registraciona perioda.

119c

(1) Za vrijeme trajanja ugovora, igračica koja zatrudni ima pravo na sljedeće:

a) da nastavi da izvršava ugovorne obaveze prema klubu (igranje i treniranje), ako njen lekar i nezavisni medicinski stručnjak (kojeg sporazumno izaberu igračica i klub) potvrde da je to za nju sigurno. U tom slučaju, klub je obavezan da poštuje odluku i izradi plan za nastavak izvršenja ugovornih obaveza igračice na siguran način, dajući prioritet zdravlju igračice i njenog nerođenog djeteta,

b) da obavlja druge odgovarajuće poslove za klub ako lekar igračice smatra da nije sigurno da igračica nastavi sa ugovornim obavezama ili ako igračica odbare svoje pravo na nastavak izvršavanja svojih ugovornih obaveza. U tim slučajevima klub je obavezan da poštuje odluku igračice i da zajedno sa igračicom izradi plan za njene zamjenske poslove. Igračica ima pravo da prima puna mjesečna primanja ili naknadu od početka korišćenja porodijskog odsustva,

c) da samostalno utvrdi datum početka svog porodijskog odsustva, uzimajući u obzir utvrđene minimalne periode trajanja tog odsustva. Zabranjen je i kažnjiv bilo kakav pritisak na igračicu ili prisila da koristi porodijsko odsustvo u određenom periodu,

d) da se vrati fudbalskim aktivnostima nakon završetka porodijskog odsustva na osnovu potvrde njenog lekara i nezavisnog medicinskog stručnjaka (kojeg sporazumno izaberu igračica i klub) da je to za nju sigurno. U tom slučaju klub je obavezan da poštuje odluku igračice, te da je ponovo uključi u fudbalske aktivnosti i da osigura odgovarajuću i stalnu zdravstvenu pomoć. Igračica ima pravo da prima puna mjesečna primanja ili naknadu nakon povratka fudbalskim aktivnostima.

(2) igračica ima pravo na vrijeme za dojenje djeteta za vrijeme izvršavanja sportskih, odnosno, ugovornih obaveza, a obaveza kluba je da osigura za to prikladnu prostoriju.

(3) Klub je dužan da u svakom trenutku poštuje potrebe igračice koje se odnose na njihov menstrualni ciklus i menstrualno zdravlje.

(4) igračica ima pravo da izostane sa treninga ili utakmice kada to njeno menstrualno zdravlje zahtijeva, uz predočavanje valjane ljekarske potvrde izdate od strane lekara.

(5) Igračica ima pravo na punu naknadu primanja kada koristi prava u vezi sa menstrualnim zdravljem.

119d

(1) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na naknadu za osposobljavanje igrača i na pravo na doprinos solidarnosti, ne primjenjuju se na ženski fudbal.

(2) Izvršni odbor FSCG može svojom odlukom uvrđiti pravo i posebne uslove u vezi naknade za osposobljavanje igračica.“

Član 3

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviće se „ CG Fudbal “ .

UDRUŽENJE KLUBOVA FSCG – CENTAR
Sjednica održana 26.06.2025. godine

SPORAZUM O USTUPANJU IGRAČA

FK “Podgorica” – Podgorica, FK “Mladost DG” – Podgorica i igrač Pavlićević Nikola su potpisali Sporazum o ustupanju igrača do 05.06.2026.g.

UGOVORI IGRAČA

FK “Dečić” – Tuzi i igrač Pavlićević Petar su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2027.g.

FK “Mladost DG” – Podgorica i igrač Pavlićević Nikola su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 05.06.2026.g.

Sjednica održana 01.07.2025. godine

SPORAZUM O USTUPANJU IGRAČA

FK “Podgorica” – Podgorica, FK “Bokelj” – Kotor i igrač Radunović Kristijan su potpisali Sporazum o ustupanju igrača do 05.06.2025.g.

UGOVORI IGRAČA

FK “Sutjeska” – Nikšić i igrač Golubović Aleksa su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2028.g.

FK “Sutjeska” – Nikšić i igrač Đinović Ognjen su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2026.g.

FK “Sutjeska” – Nikšić i igrač Pajović Igor su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2026.g.

FK “Sutjeska” – Nikšić i igrač Juković Medo su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2027.g.

FK “Sutjeska” – Nikšić i igrač Đukanović Marko su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2026.g.

FK “Sutjeska” – Nikšić i igrač Šimun Marko su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2028.g.

FK “Sutjeska” – Nikšić i igrač Eraković Novica su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2026.g.

FK “Sutjeska” – Nikšić i igrač Aničić Petar su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2026.g.

FK “Sutjeska” – Nikšić i igrač Dedić Radoš su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2026.g.

FK “Sutjeska” – Nikšić i igrač Dubljević Vuk su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2027.g.

FK “Sutjeska” – Nikšić i igrač Vukčević Stojan su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2026.g.

FK "Internacional" – Podgorica i igrač Takumi Yanigizawa su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 01.06.2026.g.

FK "Internacional" – Podgorica i igrač Kiyotaka Hosono su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 01.06.2026.g.

FK "Podgorica" – Podgorica i igrač Pejović Pavle su potpisali Stipendijski ugovor o igranju do 01.07.2028.g.

RASKID UGOVORA

FK "Podgorica" – Podgorica i igrač Delić Matija raskinuli su Stipendijski ugovor o igranju broj: 34/25, sporazumno.

Sjednica održana 03.07.2025. godine

UGOVORI IGRAČA

FK "Sutjeska" – Nikšić i igrač Ščekić Aleksandar su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 01.06.2027.g.

FK "Sutjeska" – Nikšić i igrač Dubljević Radoš su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2026.g.

FK "Sutjeska" – Nikšić i igrač Čavor Vasilije su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2027.g.

FK "Dečić" – Tuzi i igrač Trimror Selimi su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2026.g.

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "Sutjeska" – Nikšić i igrač Vukčević Ivan su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 30.06.2026.g.

Sjednica održana 04.07.2025. godine

UGOVORI IGRAČA

FK "Dečić" – Tuzi i igrač Maloku Arlind su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2027.g.

**Komisija za registraciju i status igrača
Senad Padović, s.r.**